



ODLUKA
o prestanku rada Fondacije ARS AEVI Sarajevo
(prijedlog)

Predlagač: Gradonačelnik
Obradivač: Gradska služba za opću upravu i
zajedničke poslove

Sarajevo, juni 2018. g.



Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. i člana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - prečišćeni tekst), člana 43. Zakona o udruženjima i fondacijama F BiH („Službene novine F BiH“ br.45/02), te člana 37. stav 2. Satuta Fondacije ARS AEVI Sarajevo, Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici od __. __. 2018. g., donosi:

(prijedlog)

ODLUKU
o prestanku rada Fondacije ARS AEVI Sarajevo

Član 1.

Grad Sarajevo kao jedan od osnivača Fondacije ARS AEVI Sarajevo je saglasan za prestanak rada Fondacije ARS AEVI Sarajevo i njeno brisanje iz nadležnog registra.

Član 2.

Ovom odlukom stavlja se van snage i Odluka o pristupanju osnivanju Fondacije ARS AEVI („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 19/02).

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

**PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SARAJEVA**

Igor dr. Gavrić

Broj:
Sarajevo, __. __. 2018. godine

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 26 stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 34/08 - prečišćeni tekst), kojim je propisano da Gradsko vijeće u okviru svojih nadležnosti donosi odluke, druge propise i opće akte i daje njihovo tumačenje, kao i u člana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva kojim je propisano da Gradsko vijeće donosi: Statut Grada Sarajeva, poslovnik Gradskog vijeća, godišnji program rada Gradskog vijeća i Budžet, platformu, strategiju, planski akt, program, preporuku, smjernicu, deklaraciju, rezoluciju i izjavu, odluku, izvještaj, informaciju i zaključak i druge akte iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Sarajeva u skladu sa zakonom.

Obzirom da je Fondacija „Ars Aevi“ prestala djelovati odnosno da je osnivanjem Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti „ARS AEVI Sarajevo“ u potpunosti izgubila svoju svrhu, to se u smislu člana 37. stav 2. Statuta Fondacije „Ars Aevi“ i člana 43. Zakona o udruženjima i fondacijama FBiH nameće potreba da osnivači donesu Odluku o prestanku rada Fondacije „Ars Aevi“ Sarajevo.

RAZLOZI DONOŠENJA

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na sjednici održanoj dana 30.07.2002. godine donijelo je Odluku o pristupanju osnivanju Fondacije ARS AEVI.

Gradonačelnik Grada Sarajeva je, u ime Grada Sarajeva, potpisao Ugovor o osnivanju Fondacije ARS AEVI broj: 01-14-4011/02.

Ugovor su, pored Grada Sarajeva, potpisali i predstavnici Kantona Sarajevo, Asocijacije Ars Aevi Italija i Udruženja građana „Umjetnost epohe“.

Fondacija „ARS AEVI“ već dugi niz godina ne obavlja svoje djelatnosti odnosno ne izvršava ciljeve zbog kojih je osnovana. Organi upravljanja i rukovođenja uopće se ne imenuju, pa s tim u vezi niti zasjedaju ili odlučuju, kako je to predviđeno Statutom.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je dana 27.09.2017. godine donijelo Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum radi osnivanja Javne ustanove „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/17), a nakon toga 29.11.2017. godine Odluku o osnivanju Javne ustanove „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, 49/17).

Nakon što su ispunjeni svi uslovi za funkcionisanje ove javne ustanove, pristupilo se notarskoj obradi Odluke o osnivanju Javne ustanove „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“, kao i imenovanju organa upravljanja i rukovođenja istom.

Na ovaj način, u cijelosti je, institucionalno, obezbjeđena zaštita umjetničke kolekcije ARS AEVI. Osnivanjem Javne ustanove „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“ prestala je svrha postojanja Fondacije „ARS AEVI“, te se ukazala potreba za donošenjem ove odluke.

FINANSIJSKA SREDSTVA

Finansijska sredstva za realizaciju ove odluke nisu potrebna.